

1. Уолаттар хоһоон «Тэрээбут дойдум»

**«Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин»-музыкальнай дьуьуйуу**

2. Кыталыктар ункуулэрэ (Подг. Гр кыргыттара)

**Сээркээн Сээнньит:**

Былыргы былдыаһыктаах уйэлэр  
Быдан мындааларыгар  
Урукку умнуллубат уйэлэр  
Уйгулаах улаһаларыгар,  
Хантайан кэрэр халлаан  
Харыстанар эрдэһинэ  
Кустук тахсар куйаара  
Кэмүскэнэр эрдэһинэ  
Улүскэн үүнээйилээх  
Урэх баьыгар,  
Араһас илгэлээх  
Алаас сиригэр  
Бэйэтэ эрэ да буоллар  
Бэркэ олорор  
Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин  
Сирэм күэх алааьыгар,  
Ача күэх кырдалыгар,  
Алаадьылаах киирэн,  
Айыыьыттан ааттаспыт,  
Иэйиэн туран  
Иэйиэхситтэн кэрдэспүт:

**Бэйбэрикээн Эмээхсин:** Аһыс иилээх-саһалаах

Айгыр силик айылһалаах  
Аан Ийэ дойдум иччитэ  
Аан Алахчын хотун,  
Соһотох сылдьар кэрэгэй,  
Анаардас кырдьар диэн эрэй.  
Бу биэс салаалаах  
Бэрдьигэс окко  
Оһо кутун салайдаргыт,  
Бу дьикти бэйэлээх  
Дьэрэкээн окко  
Кыыс кутун инэрдэргит.  
Аһынын! Абыраан!  
Унэн-сүктэн эрэбин,  
Иэйэн туойан алгыбын!

**Сээркээн Сээнньит:** - диэн баран санаабыт санаатын таьааран, этиэх буолбутун этэн, эмээхин эрэйдээх дьиэтин диэки туьэ турбут.

- Онуоха кулумнуу турар халлаан намылыарга дылы буолбут, сыдыаайан турар сырдык арылларга дылы буолбут. Илин халлаан иититтэн Иэйиэхсит – Эдьэн Айыы илэ бэйэтинэн туспут!

### **3. «Эрэкэ-дьэрэкэ о5олор, Иэйиэхсит ункуулэрэ» (мл. группа)**

Сыана5а БЭ ынах ыыра кэстэр

**Сээркээн Сьээнньит:** - Дьэ ол кэннэ БЭ тахсан ына5ын ыы олорбут, онуоха: хобо-чуораан лынкынаабыт, кыптыый тыаба кылыр гына туспут.

**Бэйбэрикээн Эмээхсин (соьуйар):** дьиэтигэр суурэр, кыыыыттан соьуйар. Кыыс тахсар.

**Бэйбэрикээн Эмээхсин:** - Иэйиэхситим кэрдэьуубун истэн, кыыс о5ону бэлэхтээбиккэр махтал буоллун! Тэрэппут о5ом курдук кэрүэм-истиэм. Ыллыырга-туойарга, хомус тардарга уэрэтиэм.

#### **4. Ырыа «Хомус» (Подг. гр кыргыттар)**

#### **5. «Сибэкилэр ункуулэрэ» (Средн. гр кыргыттар) кыыс ункуулэрэ**

**Сээркээн Сьээнньит:** - Бу курдук БЫБЭ уонна Сардаана кыыс син балайда уьуннук быр- бааччы олорбуттар,

кыьал5а диэни билбэтэхтэр, арай до5ооооооррр.....куустээх да куустээх тыал туспут, холоруктанан эргийбит, этин тыаба лункунээбит...

#### **Абааьы Кыыьа киирэр!!!**

**Абааьы Кыыьа:** - ба, ьа, ьааа! Дьоллоох олоххутун аймыы кэллим! Эьиги сиргитигэр харананы а5аллым! Куннутун былдьаан илдэ бардым!!! ба-ьа-ьааааа!!! Куннутун кыахтаах буоллахытына, Хотугу муустаах муора кытылыттан, Тымныы О5уьуттан тийэн былдьаарын!!! ьэ-ьэ-ьээ (Куну куулга уктан, эргичийэн тахсан барар)

**Сээркээн Сьээнньит:** - Бу кэмнэ Хай5амсык хара Хаан тойон уола хара киис саныахтаах Хаардьыт Бэргэн тыатыгар бултуу барбыт.

#### **6. Аттаах ункуу - средн группа уолаттар ( бутуутугэр Хаардьыт Бэргэн киирэр)**

Хаардьыт Бэргэн баай байанайтан кердеьер: Хара тыам иччитэ, баай байанай эьэккээм кунду туулээххиттэн кундулээ....(тахсар)

#### **7. МОДА- подг группа.**

**Хаардьыт Бэргэн киирэр** : сахам сирэ барахсан булдунан алдынан баай да5аны, кер бу баай байанай бэристэ ээ (туулээ5ин тутан киирэр).

**Сээркээн Сьээнньит:** Бу туран Хаардьыт Бэргэн 5 ынахтаах Бэйбэрикээн Эмээхсин дьиэтин таьыгар чаллах тииткэ сиэрэй тиин олорорун керер.

**Хаардьыт Бэргэн** : Дорооболорун кун дьонноро!!! Хайа бу туох буолан ытастыгыт соностугут?

**Бэйбэрикээн Эмээхсин, Сардаана Кыыс** кэпсииллэр.....бука диэн кемелес, абааьы кыыыыттан КУНУ булан а5алыан дуо? (кердеьеллер).

**Сээркээн Сьээнньит:** Хаардьыт бэргэн Бэйбэрикээн Эмээхсин уонна Сардаана кыыс кердеьуулэрин ылынан, куну кердуу ыраах айанна турунна. Ол айнаан иьэн арай кэрбутэ, тыа са5атыгар Ийэ куобах о5олорун кытта оонньуу-кэрүлүү сылдыаллар эбит.

(Хаардзыт Бэргэн о5унан ытардыы оностор, онуоха Ийэ куобах кыилии санарар)

### **8. Ырыа куобахчаан- средняя группа**

Сыана5а Хаардзыт Бэргэн киирэр. Сылайан утуйар

### **9. «Киэьээ» - ырыа Старшая гр**

**Сээркээн Сэьэнньит:** - Ити курдук Хаардзыт Бэргэн тууну сүптү утуйан, куус-уох ылынан, сарсыннытыгар Куну кэрдүү уьун айаныгар салгыы турунар. Ус күннээх тууну быьа айаннаан, урдук таас хайалары унуордаан, Хотугу Муустаах муора5а тийьэн, арай кэрбүтэ Хотугу Сулус сандарыйан турар эбит.

Хаардзыт Бэргэн уонна Хотугу сулус кэпсэтэллэр.

### **10 «Туундара» ырыа Подг гр.**

Хаардзыт Бэргэн о5олору кытта кэпсэтэр. Тымныы О5уьун саарыстыбата ханна баарын ыйытар. О5олор батыьыннаран илдэь бараллар.

**Сээркээн Сэьэнньит:** - Ол бириэмэ5э, Тымныы О5уьун саарыстыбатыгар....

(Сыана5а Абааьы Кыыьы уонна Тымныы о5уьа кэстэллэр).

**Тымныы О5ус:** - Хайа Абааьы кыыьа, Сайынны сиртэн, Орто дойдуттан миэхэ ырыа а5алыах буолтун, Ханна баарый ол ырыан?

**Абааьы кыыьа :** - Ииии, баар баар, баар бэ5э буолла5а. Мин эйиэхэ Хаар кыырпахтарын а5аллым!

### **11.«Маннайгы хаарынан э5эрдэ» - ырыа Старш группа**

**Абааьы кыыьа :** - Хайа хайда5ый, наьаа учугэй ырыа дуу?

**Тымныы О5уьа:** - Бэрдin бэрт эрээри, миэхэ манна да хаар элбэх ээ.... (кыыьыгар) Эссэ тугу а5аллын!!!

**Абааьы кыыьа :** - ииииии, арба да5аны, бу кэндэй тэбэ, букатын умнан кэбисиппин. Мин эйиигин анны хаьан да бу Орто дойдуттан барбатын диэн, били саамай сэбулуур сылааьынан аатырбыт сайыннарыттан КУНУ уоран а5аллым.

**Тымныы О5уьа :** -Хата бу бэрт сонун буолла, ьа-ьа-ьаа!!!

Абааьы Куну хостоон эрдэ5инэ, Хаардзыт Бэргэн киирэн кэлэр, Абааьы Кыыьын кытта охсубаллар. Хаардзыт Бэргэн охсубуу тумугэр хара дьайы кыайар!

Тымныы О5уьа куотар.

### **12.КЫРГЫС ункуутэ – СТ, подг гр уолаттара.**

Сээркээн Сээнньит: - Дьэ бу күнтэн ыла Орто Туруу бараан дойдуга дьоллоох олох, самаан сайыны кытта эргийэн кэлэр.

**13. Дьэдьээннээх ункуу – Старш гр кыргытара**

**Хаардьыт Бэргэн** Бэйбэрикээннээххэ тэннэн кэлэн Куну тэннэрэр.

Орто туруу баран дойдуга дьоллоох олох салбанар!!!

**14. «Тумук ырыа» - подг гр.**